

## Snip Project 2020 - 2021

### Length Weighted Drill Hole Gold Composites

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
S20-045				ABANDONED
S20-046	265.90	267.07	1.17	1.04
S20-047	153.50	154.40	0.90	3.52
S20-047	190.70	191.20	0.50	45.40
S20-048	206.50	208.00	1.50	5.10
S20-049	214.74	220.34	5.60	45.76
Including	214.74	215.64	0.90	41.80
and	219.18	220.34	1.16	177.00
S20-049	277.00	281.03	4.03	29.52
Including	277.86	279.00	1.14	65.60
and	280.00	281.03	1.03	31.10
S20-049	299.00	301.86	2.86	37.78
Including	299.00	300.32	1.32	29.60
and	300.32	301.86	1.54	44.80
S20-049	363.00	364.00	1.00	3.27
S20-049	476.06	477.30	1.24	2.06
S20-050	44.35	45.25	0.90	8.03
S20-050	336.00	337.50	1.50	4.56
S20-051	493.15	493.65	0.50	2.31
S20-052	426.25	427.25	1.00	14.65
S20-052	452.25	452.75	0.50	2.89
S20-052	593.50	595.00	1.50	6.46
S20-053	349.00	350.50	1.50	2.36
S20-053	395.00	397.00	2.00	6.18
S20-053	399.00	400.00	1.00	3.55
S20-053	428.85	429.40	0.55	14.10
S20-053	434.05	435.50	1.45	2.09
S20-053	437.00	438.50	1.50	2.49
S20-053	502.28	504.17	1.89	9.99
Including	502.28	503.00	0.72	22.10
S20-053	556.50	557.50	1.00	23.60
S20-053	564.00	565.50	1.50	4.01
S21-054	463.26	465.50	2.24	2.84
S21-054	467.13	467.89	0.76	17.10
S21-054	477.00	479.70	2.70	1.79
S21-054	539.00	540.00	1.00	2.80
S21-054	631.00	633.00	2.00	5.82
S21-054	659.30	660.50	1.20	12.40
S21-055				NSA
S21-056				NSA
S21-057				NSA
S21-058				NSA
S21-059				ABANDONED

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
S21-060	93.19	93.96	0.77	3.15
S21-061				NSA
S21-062	79.21	79.70	0.49	3.68
S21-063	68.93	70.00	1.07	3.55
S21-063	124.75	125.27	0.52	5.46
S21-064				NSA
S21-065				NSA
S21-066	11.40	13.75	2.35	4.42
S21-067	14.00	15.36	1.36	4.59
S21-068	9.57	10.19	0.62	9.86
S21-068	11.50	12.55	1.05	7.32
S21-069				NSA
S21-070				NSA
S21-071				ABANDONED
S21-072				ASSAYS PENDING
S21-073	65.50	66.99	1.49	2.09
S21-073	89.28	89.84	0.56	3.05
S21-074	77.50	78.45	0.95	4.06
S21-075	76.50	78.00	1.50	2.95
S21-075	83.25	84.45	1.20	3.62
S21-075	105.95	106.65	0.70	5.53
S21-075	111.00	112.00	1.00	13.35
S21-076	86.28	89.50	3.22	155.76
Including	86.28	87.17	0.89	376.00
and	87.17	88.00	0.83	194.00
S21-077				NSA
S21-078	51.56	52.80	1.24	2.97
S21-078	93.15	93.65	0.50	140.50
S21-080	13.00	13.85	0.85	3.27
S21-080	82.00	85.00	3.00	8.40
Including	83.50	85.00	1.50	12.20
S21-081	52.50	54.00	1.50	3.24
S21-083	37.00	41.00	4.00	2.75
S21-083	43.30	43.80	0.50	61.30
S21-083	74.00	79.00	5.00	4.82
S21-084	54.00	55.30	1.30	7.97
Including	54.72	55.30	0.58	15.05
S21-084	64.25	64.75	0.50	6.16
S21-085	11.00	11.75	0.75	2.09
S21-085	18.05	18.75	0.70	2.62
S21-086				NSA
S21-087	22.69	24.16	1.47	2.71
S21-087	35.00	36.50	1.50	2.78
S21-087	40.65	41.48	0.83	11.20
S21-088				NSA
S21-089				NSA
S21-090	27.54	28.10	0.56	2.84
S21-090	52.84	53.35	0.51	2.36
S21-090	69.19	69.95	0.76	6.88
S21-090	79.00	80.00	1.00	16.20
S21-090	117.59	118.30	0.71	2.18
S21-091	116.50	117.00	0.50	41.30
S21-092	60.22	61.25	1.03	5.97
S21-093	58.53	59.10	0.57	20.30
S21-094	38.50	39.24	0.74	2.48

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
S21-094	113.00	114.50	1.50	2.31
S21-095	14.10	14.75	0.65	3.13
S21-095	43.30	43.94	0.64	2.35
S21-095	155.00	157.00	2.00	6.35
S21-095	158.13	161.45	3.32	5.55
S21-096	39.52	40.02	0.50	16.45
S21-097	109.50	111.00	1.50	2.50
S21-097	160.20	161.00	0.80	3.19
S21-098	36.50	38.00	1.50	3.76
S21-098	48.95	49.89	0.94	2.05
S21-098	52.00	53.00	1.00	21.90
S21-098	57.77	58.70	0.93	2.87
S21-099	34.50	37.50	3.00	2.87
S21-099	77.63	78.50	0.87	2.97
S21-099	112.00	115.25	3.25	27.31
Including	112.00	113.00	1.00	25.80
and	113.75	115.25	1.50	41.90
S21-099	116.50	117.50	1.00	2.56
S21-099	123.50	126.50	3.00	3.80
S21-099	134.43	138.25	3.82	30.72
Including	134.43	134.93	0.50	104.00
and	134.93	135.45	0.52	24.50
and	135.45	136.50	1.05	20.10
and	136.50	137.50	1.00	28.70
S21-099	140.00	140.50	0.50	52.40
S21-100				NSA
S21-101	40.00	41.50	1.50	2.74
S21-101	60.57	61.10	0.53	12.75
S21-102				NSA
S21-103				NSA
S21-104				NSA
S21-105	22.00	25.25	3.25	2.72
UG21-111	111.50	116.00	4.50	4.33
UG21-111	159.00	162.00	3.00	6.49
UG21-111	177.00	178.00	1.00	3.36
UG21-112	92.00	93.50	1.50	7.25
UG21-112	101.22	101.72	0.50	14.45
UG21-112	106.50	107.00	0.50	7.81
UG21-112	158.50	159.34	0.84	3.09
UG21-113	49.20	49.80	0.60	42.60
UG21-113	63.50	66.50	3.00	2.21
UG21-113	68.00	69.50	1.50	2.53
UG21-113	75.50	81.50	6.00	4.41
UG21-114	66.50	68.00	1.50	2.49
UG21-114	87.50	89.00	1.50	7.31
UG21-114	96.50	98.00	1.50	3.51
UG21-114	107.60	108.50	0.90	21.90
UG21-114	111.00	111.80	0.80	2.22
UG21-114	125.00	126.50	1.50	2.60
UG21-114	128.00	128.50	0.50	33.20
UG21-114	132.50	134.00	1.50	3.63
UG21-115	21.77	22.31	0.54	2.50
UG21-115	118.18	119.50	1.32	2.59
UG21-115	124.50	126.00	1.50	2.77
UG21-115	145.50	146.40	0.90	3.71

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-116	92.15	93.40	1.25	4.68
UG21-117	42.00	45.00	3.00	8.98
Including	42.00	43.50	1.50	14.10
UG21-117	57.00	60.00	3.00	2.12
UG21-117	76.50	79.50	3.00	1.95
UG21-117	81.00	82.50	1.50	2.90
UG21-118	62.50	63.50	1.00	24.40
UG21-118	89.50	91.00	1.50	12.55
UG21-118	109.00	110.50	1.50	12.25
UG21-118	115.00	116.00	1.00	24.50
UG21-118	120.50	122.00	1.50	2.86
UG21-118	130.00	131.50	1.50	7.20
UG21-119	69.00	72.00	3.00	12.10
Including	70.50	72.00	1.50	17.35
UG21-119	78.68	79.50	0.82	3.23
UG21-119	81.00	81.97	0.97	2.24
UG21-120	52.50	53.50	1.00	12.40
UG21-120	62.50	64.00	1.50	4.63
UG21-120	84.80	85.70	0.90	3.10
UG21-120	108.50	109.00	0.50	3.26
UG21-121	40.43	40.93	0.50	3.49
UG21-122	43.50	46.50	3.00	7.05
UG21-122	77.30	78.00	0.70	2.41
UG21-123	65.00	66.50	1.50	2.07
UG21-123	76.97	78.87	1.90	7.95
UG21-124				NSA
UG21-125	11.50	13.00	1.50	2.79
UG21-125	32.00	33.00	1.00	3.70
UG21-125	56.80	57.50	0.70	4.53
UG21-125	66.00	67.50	1.50	3.09
UG21-125	108.90	110.50	1.60	3.83
UG21-126	18.00	19.50	1.50	4.18
UG21-126	30.00	31.00	1.00	3.33
UG21-126	33.00	36.00	3.00	4.16
UG21-126	69.50	71.00	1.50	4.86
UG21-126	119.00	120.00	1.00	2.85
UG21-126	132.90	137.40	4.50	48.44
Including	133.55	135.00	1.45	116.00
and	135.00	136.00	1.00	22.70
and	136.00	137.40	1.40	16.95
UG21-127	101.50	102.15	0.65	20.30
UG21-128	11.00	12.00	1.00	4.82
UG21-128	44.50	45.50	1.00	2.93
UG21-128	73.50	75.00	1.50	5.99
UG21-128	103.50	105.00	1.50	2.33
UG21-129	24.50	26.00	1.50	3.70
UG21-129	35.00	36.50	1.50	6.40
UG21-129	60.00	61.50	1.50	5.99
UG21-129	137.00	141.50	4.50	5.32
UG21-130				NSA
UG21-131	59.00	60.42	1.42	2.72
UG21-131	76.50	78.00	1.50	3.38
UG21-131	79.50	81.00	1.50	2.10
UG21-131	109.69	110.25	0.56	3.76
UG21-131	112.12	114.04	1.92	5.06

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-132				ABandONED
UG21-133	51.50	52.00	0.50	2.15
UG21-133	123.50	124.35	0.85	3.10
UG21-133	132.65	133.15	0.50	8.57
UG21-134	61.00	62.50	1.50	5.44
UG21-134	65.50	67.00	1.50	2.67
UG21-134	83.50	85.00	1.50	3.92
UG21-135				NSA
UG21-136	10.00	11.50	1.50	4.94
UG21-136	31.00	32.50	1.50	7.72
UG21-137	35.50	37.00	1.50	10.25
UG21-137	56.82	58.00	1.18	22.70
UG21-137	65.00	65.70	0.70	4.79
UG21-138	11.50	13.00	1.50	12.15
UG21-139	42.00	43.50	1.50	8.68
UG21-139	115.00	116.00	1.00	6.15
UG21-140	17.00	18.00	1.00	10.00
UG21-140	47.50	49.00	1.50	8.72
UG21-140	77.00	78.00	1.00	4.11
UG21-141	9.00	11.00	2.00	3.04
UG21-141	72.00	73.50	1.50	2.15
UG21-142	34.90	36.00	1.10	31.10
UG21-142	55.00	56.00	1.00	2.22
UG21-143	2.88	3.50	0.62	2.16
UG21-144	37.30	38.50	1.20	5.32
UG21-144	51.00	52.00	1.00	15.40
UG21-145	3.00	4.00	1.00	7.17
UG21-145	6.00	7.00	1.00	12.35
UG21-145	14.00	15.50	1.50	2.08
UG21-145	64.00	65.50	1.50	4.75
UG21-145	77.50	79.00	1.50	3.97
UG21-145	102.30	103.00	0.70	19.45
UG21-146	17.00	18.00	1.00	3.21
UG21-146	36.00	37.00	1.00	5.08
UG21-146	41.50	43.00	1.50	23.51
Including	41.50	42.37	0.87	17.00
and	42.37	43.00	0.63	32.50
UG21-147				NSA
UG21-148	11.42	11.92	0.50	2.17
UG21-148	13.00	14.50	1.50	3.75
UG21-148	82.00	83.50	1.50	3.03
UG21-149				NSA
UG21-150	38.00	39.50	1.50	4.06
UG21-150	41.00	42.50	1.50	2.04
UG21-150	80.00	83.00	3.00	3.71
UG21-150	100.80	101.45	0.65	9.66
UG21-150	122.35	123.10	0.75	2.44
UG21-151	76.27	77.00	0.73	3.79
UG21-152				NSA
UG21-153	0.00	1.00	1.00	3.60
UG21-153	30.30	31.20	0.90	3.37
UG21-153	47.50	48.90	1.40	4.54
UG21-153	99.10	99.60	0.50	27.90
UG21-153	106.00	107.50	1.50	2.46
UG21-153	113.00	114.00	1.00	3.51

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-153	123.95	125.55	1.60	2.33
UG21-153	128.60	129.65	1.05	5.65
UG21-153	137.80	138.30	0.50	21.40
UG21-154	105.00	106.50	1.50	2.33
UG21-154	117.00	118.50	1.50	16.95
UG21-155	6.00	7.50	1.50	4.57
UG21-155	30.00	31.50	1.50	2.37
UG21-156	0.00	0.50	0.50	3.31
UG21-156	16.70	17.30	0.60	2.53
UG21-156	36.20	39.20	3.00	3.03
UG21-156	78.00	79.00	1.00	4.96
UG21-156	112.00	113.50	1.50	3.14
UG21-157	9.50	10.50	1.00	8.93
UG21-157	39.50	41.00	1.50	2.83
UG21-157	79.50	82.50	3.00	3.69
UG21-157	94.50	95.25	0.75	18.50
UG21-157	99.00	100.50	1.50	2.23
UG21-157	117.00	118.50	1.50	8.28
UG21-158	0.00	0.54	0.54	2.36
UG21-158	43.50	46.50	3.00	4.22
UG21-158	51.60	52.50	0.90	2.69
UG21-158	101.00	102.00	1.00	2.05
UG21-158	111.00	114.00	3.00	5.93
UG21-158	118.50	120.00	1.50	2.61
UG21-158	130.00	131.50	1.50	2.31
UG21-158	134.50	136.00	1.50	2.52
UG21-159	0.00	0.62	0.62	4.00
UG21-159	13.50	15.00	1.50	2.93
UG21-159	18.00	19.50	1.50	2.80
UG21-159	105.25	106.25	1.00	2.13
UG21-159	123.00	124.50	1.50	2.40
UG21-159	143.00	144.50	1.50	7.31
UG21-160	9.20	9.85	0.65	3.14
UG21-160	21.60	22.60	1.00	3.88
UG21-160	71.00	72.00	1.00	4.60
UG21-160	78.05	79.75	1.70	6.41
UG21-160	102.33	102.90	0.57	28.50
UG21-161	4.40	5.90	1.50	50.50
UG21-161	55.75	56.40	0.65	3.96
UG21-162	7.50	9.00	1.50	2.32
UG21-162	16.50	18.00	1.50	2.00
UG21-162	86.00	87.00	1.00	4.47
UG21-162	112.00	112.50	0.50	3.18
UG21-162	115.50	118.40	2.90	4.14
UG21-162	122.75	123.75	1.00	2.16
UG21-163	40.00	41.50	1.50	2.15
UG21-163	105.00	106.50	1.50	4.66
UG21-164	0.00	0.50	0.50	6.02
UG21-164	102.50	104.00	1.50	8.54
UG21-165	36.00	37.00	1.00	2.48
UG21-165	90.00	92.00	2.00	12.82
Including	91.00	92.00	1.00	21.40
UG21-165	102.40	103.85	1.45	2.03
UG21-166	3.00	4.00	1.00	6.80
UG21-166	11.80	13.30	1.50	3.10

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-166	26.80	27.80	1.00	2.91
UG21-166	46.50	47.00	0.50	9.99
UG21-166	54.90	55.40	0.50	2.40
UG21-166	68.40	69.40	1.00	2.96
UG21-167	62.48	63.85	1.37	23.40
UG21-168	42.36	46.50	4.14	2.59
UG21-169	3.00	7.00	4.00	33.63
Including	6.00	7.00	1.00	118.00
UG21-169	19.00	20.50	1.50	2.51
UG21-169	45.28	46.56	1.28	3.17
UG21-169	64.00	66.00	2.00	15.92
Including	65.29	66.00	0.71	37.60
UG21-169	77.00	79.00	2.00	5.76
UG21-169	90.50	92.00	1.50	7.16
UG21-169	114.00	114.63	0.63	16.75
UG21-169	128.00	129.50	1.50	2.84
UG21-170	3.36	8.05	4.69	4.27
UG21-171	2.50	5.50	3.00	4.93
UG21-171	16.00	17.50	1.50	41.90
UG21-171	26.50	28.00	1.50	2.59
UG21-171	35.50	37.00	1.50	15.45
UG21-171	50.50	52.00	1.50	3.18
UG21-172	1.50	5.50	4.00	25.64
Including	1.50	2.50	1.00	10.05
and	2.50	3.00	0.50	52.90
and	4.50	5.00	0.50	20.70
and	5.00	5.50	0.50	93.00
UG21-172	42.00	43.00	1.00	3.50
UG21-172	49.39	50.50	1.11	8.77
UG21-172	104.00	105.50	1.50	3.15
UG21-172	109.00	109.50	0.50	2.77
UG21-172	111.50	113.00	1.50	5.77
UG21-173	2.00	5.50	3.50	16.29
Including	4.63	5.50	0.87	52.60
UG21-173	50.00	53.50	3.50	1.87
UG21-173	58.00	62.50	4.50	5.38
UG21-173	72.50	74.00	1.50	9.13
UG21-173	83.00	84.50	1.50	8.80
UG21-173	86.50	87.60	1.10	6.45
UG21-173	89.00	90.50	1.50	2.22
UG21-173	101.00	102.50	1.50	2.57
UG21-173	106.00	107.50	1.50	49.10
UG21-174	2.00	5.00	3.00	13.43
Including	3.00	4.00	1.00	16.50
and	4.00	5.00	1.00	15.95
UG21-174	57.00	59.50	2.50	15.99
Including	58.50	59.50	1.00	36.00
UG21-174	69.50	72.50	3.00	2.47
UG21-174	88.00	89.00	1.00	2.35
UG21-175	1.00	4.81	3.81	58.47
Including	3.61	4.21	0.60	45.10
and	4.21	4.81	0.60	313.00
UG21-175	59.52	61.00	1.48	6.43
UG21-175	68.11	69.61	1.50	3.08
UG21-175	86.00	87.50	1.50	2.17

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-175	102.50	105.50	3.00	11.38
Including	104.00	105.50	1.50	19.00
UG21-176	0.75	5.50	4.75	46.94
Including	3.50	4.10	0.60	40.60
and	4.10	4.60	0.50	320.00
and	4.60	5.50	0.90	27.90
UG21-176	49.62	51.00	1.38	4.84
UG21-176	66.00	67.00	1.00	5.43
UG21-176	91.50	95.00	3.50	4.91
UG21-177	1.00	5.41	4.41	110.22
including	2.75	3.56	0.81	14.35
and	4.26	4.83	0.57	76.40
and	4.83	5.41	0.58	730.00
UG21-177	44.00	45.00	1.00	28.00
UG21-177	67.68	69.20	1.52	5.33
UG21-177	83.50	85.00	1.50	5.33
UG21-178	2.50	3.00	0.50	2.33
UG21-178	5.00	6.00	1.00	33.80
UG21-178	14.50	15.37	0.87	3.30
UG21-178	49.00	51.50	2.50	9.29
INCLUDING	50.50	51.50	1.00	16.30
UG21-178	55.70	56.50	0.80	390.00
UG21-178	59.50	61.00	1.50	20.54
INCLUDING	59.50	60.35	0.85	30.70
UG21-178	68.90	70.00	1.10	7.27
UG21-179	5.00	6.00	1.00	4.04
UG21-179	8.00	9.00	1.00	9.64
UG21-179	14.00	15.50	1.50	4.57
UG21-179	35.50	37.00	1.50	2.24
UG21-179	44.50	46.00	1.50	2.20
UG21-179	53.50	54.50	1.00	4.35
UG21-179	57.43	58.00	0.57	8.61
UG21-179	59.50	61.00	1.50	20.50
INCLUDING	59.50	60.25	0.75	29.00
AND	60.25	61.00	0.75	12.00
UG21-180	3.00	4.00	1.00	5.24
UG21-180	5.45	6.64	1.19	109.89
INCLUDING	5.45	6.00	0.55	155.50
AND	6.00	6.64	0.64	70.70
UG21-180	72.00	73.50	1.50	4.38
UG21-180	97.00	98.00	1.00	12.20
UG21-180	111.00	112.00	1.00	6.34
UG21-181	2.00	6.17	4.17	29.31
INCLUDING	4.77	5.54	0.77	18.55
AND	5.54	6.17	0.63	162.50
UG21-181	62.50	64.00	1.50	4.09
UG21-181	93.00	94.50	1.50	2.07
UG21-181	108.00	109.50	1.50	2.74
UG21-182	2.50	6.00	3.50	85.51
INCLUDING	2.50	3.50	1.00	14.95
AND	3.50	4.00	0.50	220.00
AND	4.00	4.50	0.50	42.70
AND	4.50	5.00	0.50	14.30
AND	5.00	5.50	0.50	223.00
AND	5.50	6.00	0.50	68.70



Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-182	9.50	10.50	1.00	3.29
UG21-182	41.77	42.50	0.73	126.50
UG21-182	55.50	56.50	1.00	6.63
UG21-182	98.50	100.00	1.50	2.17
UG21-183	3.50	7.50	4.00	85.91
INCLUDING	3.50	4.50	1.00	37.00
AND	6.15	6.65	0.50	255.00
AND	6.65	7.50	0.85	197.50
UG21-183	40.50	42.00	1.50	3.58
UG21-183	64.50	67.50	3.00	4.48
UG21-183	96.00	97.50	1.50	2.23
UG21-184	2.00	3.94	1.94	84.68
INCLUDING	3.37	3.94	0.57	279.00
UG21-184	39.40	40.45	1.05	11.60
UG21-184	56.50	58.00	1.50	6.22
UG21-184	113.50	115.00	1.50	6.34
UG21-185	4.50	7.50	3.00	17.40
INCLUDING	4.50	5.50	1.00	18.10
AND	6.21	6.83	0.62	43.10
UG21-186	3.00	4.50	1.50	2.56
UG21-186	5.57	6.50	0.93	37.20
UG21-186	54.32	54.82	0.50	2.51
UG21-186	56.00	58.50	2.50	4.70
UG21-186	64.32	65.16	0.84	2.79
UG21-187	2.50	4.00	1.50	31.80
INCLUDING	2.50	3.50	1.00	13.20
AND	3.50	4.00	0.50	69.00
UG21-187	42.00	43.00	1.00	2.90
UG21-187	49.00	49.82	0.82	21.40
UG21-187	51.70	52.50	0.80	2.09
UG21-187	91.00	92.00	1.00	2.33
UG21-187	112.50	113.00	0.50	102.50
UG21-187	123.00	124.00	1.00	2.57
UG21-188	3.00	4.00	1.00	2.52
UG21-188	7.00	8.00	1.00	4.77
UG21-188	68.00	69.00	1.00	18.90
UG21-189	3.00	4.50	1.50	14.27
INCLUDING	3.76	4.50	0.74	23.30
UG21-189	14.50	15.50	1.00	5.97
UG21-189	57.00	58.00	1.00	164.50
UG21-190	0.00	0.75	0.75	2.18
UG21-190	92.50	93.50	1.00	12.05
UG21-190	107.40	108.30	0.90	2.01
UG21-190	118.10	119.60	1.50	3.10
UG21-190	124.60	131.00	6.40	3.23
UG21-191	18.85	20.00	1.15	2.89
UG21-191	89.42	90.26	0.84	2.65
UG21-191	95.42	96.15	0.73	15.95
UG21-191	119.00	120.50	1.50	3.44
UG21-192	84.00	85.50	1.50	16.95
UG21-192	95.73	96.62	0.89	35.50
UG21-192	110.00	110.50	0.50	693.00
UG21-193	35.50	37.00	1.50	3.88
UG21-193	83.50	86.50	3.00	6.54
INCLUDING	83.50	85.00	1.50	10.45

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-193	107.50	109.00	1.50	2.84
UG21-194	74.90	75.42	0.52	4.08
UG21-194	83.30	84.00	0.70	9.77
UG21-194	87.00	90.00	3.00	15.92
INCLUDING	87.00	88.00	1.00	19.45
AND	89.00	90.00	1.00	28.20
UG21-195	88.30	89.00	0.70	8.47
UG21-195	92.00	95.00	3.00	6.70
UG21-196	58.50	60.00	1.50	2.29
UG21-196	105.00	106.50	1.50	3.32
UG21-197	53.00	54.50	1.50	2.30
UG21-197	82.80	84.30	1.50	3.17
UG21-197	86.80	87.30	0.50	3.14
UG21-197	97.60	98.10	0.50	3.15
UG21-197	106.30	107.30	1.00	3.96
UG21-197	108.80	109.67	0.87	2.74
UG21-198	26.00	27.00	1.00	5.74
UG21-198	78.00	78.73	0.73	2.39
UG21-198	88.62	93.00	4.38	3.93
UG21-199	13.50	14.40	0.90	3.58
UG21-199	21.00	21.70	0.70	2.89
UG21-199	33.00	34.00	1.00	2.63
UG21-199	154.50	156.00	1.50	6.02
UG21-200	9.00	9.58	0.58	2.41
UG21-200	62.50	64.00	1.50	3.05
UG21-200	75.00	76.50	1.50	4.56
UG21-201	47.00	48.00	1.00	4.85
UG21-201	62.00	63.00	1.00	2.45
UG21-202	41.00	42.00	1.00	16.00
UG21-202	52.50	65.00	12.50	27.04
INCLUDING	54.50	55.50	1.00	11.45
AND	58.64	59.31	0.67	209.00
AND	59.31	60.00	0.69	203.00
UG21-203	14.68	15.18	0.50	10.60
UG21-204	28.00	31.00	3.00	4.97
INCLUDING	29.50	30.33	0.83	13.30
UG21-204	37.00	39.50	2.50	2.64
UG21-205	13.50	15.00	1.50	4.41
UG21-205	23.00	24.11	1.11	4.88
UG21-205	28.30	29.50	1.20	12.80
UG21-205	31.00	32.50	1.50	6.28
UG21-205	34.00	36.44	2.44	83.87
INCLUDING	34.00	35.50	1.50	134.50
UG21-205	47.38	47.90	0.52	9.10
UG21-206	34.50	35.40	0.90	17.85
UG21-206	41.00	44.00	3.00	5.25
UG21-206	76.00	77.00	1.00	3.18
UG21-207	18.00	19.32	1.32	3.61
UG21-207	30.00	31.50	1.50	5.43
UG21-207	49.50	50.09	0.59	5.75
UG21-208	33.43	34.00	0.57	9.87
UG21-208	42.50	43.50	1.00	2.21
UG21-209	5.00	6.00	1.00	2.88
UG21-209	37.50	39.00	1.50	6.86
UG21-209	100.50	101.19	0.69	4.57

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-209	137.50	139.00	1.50	19.95
UG21-210	32.00	33.50	1.50	2.31
UG21-211	30.00	31.50	1.50	6.28
UG21-211	43.50	44.25	0.75	42.90
UG21-211	48.00	48.83	0.83	6.45
UG21-212				NSA
UG21-213	0.00	1.50	1.50	4.17
UG21-213	35.50	38.00	2.50	3.12
UG21-213	41.00	44.00	3.00	8.36
UG21-213	45.50	46.50	1.00	24.80
UG21-214	12.00	13.50	1.50	6.35
UG21-214	18.00	20.76	2.76	74.59
INCLUDING	18.00	19.50	1.50	18.80
AND	19.50	20.76	1.26	141.00
UG21-214	28.00	30.50	2.50	4.85
UG21-214	33.00	34.50	1.50	5.36
UG21-215	13.50	15.00	1.50	2.09
UG21-215	18.00	18.71	0.71	2.35
UG21-215	20.00	21.50	1.50	4.21
UG21-215	28.00	30.23	2.23	8.95
INCLUDING	29.50	30.23	0.73	16.95
UG21-215	34.00	35.50	1.50	14.00
UG21-215	50.15	51.00	0.85	2.05
UG21-215	52.20	55.00	2.80	2.88
UG21-215	65.50	67.00	1.50	2.42
UG21-215	68.17	70.00	1.83	30.48
INCLUDING	68.17	68.90	0.73	71.80
UG21-215	76.00	76.97	0.97	7.31
UG21-215-A	68.30	69.14	0.84	55.80
UG21-215-A	74.50	76.00	1.50	4.74
UG21-215-A	92.50	93.51	1.01	2.47
UG21-215-A	104.50	105.57	1.07	2.27
UG21-216	25.50	27.00	1.50	8.72
UG21-216	28.24	30.50	2.26	6.43
INCLUDING	30.00	30.50	0.50	11.20
UG21-216	32.00	36.28	4.28	15.38
INCLUDING	32.00	32.50	0.50	109.50
UG21-217				NSA
UG21-218				ABANDONED
UG21-219	5.50	8.50	3.00	3.14
UG21-219	26.00	27.50	1.50	11.95
UG21-220	16.00	17.50	1.50	5.21
UG21-220	92.00	93.50	1.50	3.88
UG21-220	144.00	146.00	2.00	18.58
INCLUDING	145.00	146.00	1.00	35.00
UG21-220	152.00	153.50	1.50	2.77
UG21-221	43.00	44.00	1.00	2.61
UG21-222	15.00	16.50	1.50	4.33
UG21-222	30.50	31.50	1.00	3.32
UG21-223	15.00	16.00	1.00	2.88
UG21-224	14.00	15.00	1.00	2.52
UG21-224	30.00	31.00	1.00	2.53
UG21-225	9.00	10.00	1.00	2.45
UG21-225	85.00	86.50	1.50	7.38
UG21-225	96.92	97.42	0.50	29.20

Hole-ID	From (m)	To (m)	Core Length (m)	Au (g/t)
UG21-225	100.00	101.50	1.50	8.29
UG21-226	3.00	4.50	1.50	4.62
UG21-226	139.00	142.00	3.00	6.32
UG21-227	36.00	37.50	1.50	2.62
UG21-227	42.00	43.00	1.00	3.39
UG21-227	45.50	47.00	1.50	15.80
UG21-227	58.50	59.50	1.00	3.65
UG21-227	84.70	85.80	1.10	3.39
UG21-227	87.00	88.50	1.50	3.58
UG21-227	109.80	111.00	1.20	4.57
UG21-228				NSA
UG21-229	140.00	141.00	1.00	2.07
UG21-229	149.00	150.00	1.00	3.56

True widths range from 60-100% of reported core lengths. Length weighted Au composites are constrained by geological considerations. Grade-capping of individual assays has not been applied to the Au assays informing the length-weighted Au composites. Samples below detection limit were nulled to a value of zero. NSA – No Significant Assays.